



## SA EXAM PAPERS

---

YOUR LEADING PAST YEAR EXAM PAPER  
PORTAL

Visit SA Exam Papers

[www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



# basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE/  
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U  
THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2020

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 11.

**PFESANI:**

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI IA VHURARU 3).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwanu (5) zwiwulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshinwe na tshinwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwiwihili: tshipida tsha ntha na tsha fhasi, tshinwe na tshinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhkana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a ntha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA  
[MARAGA 50]**

Khriteria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU &amp; VHUPULANI (ZNV)</b>  (Zwo nwalawaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.  <b>MARAGA 30</b>	Maimo a ntha	<b>28–30</b> -Mihumbulo i gobolaho/ tokonyaho i sa vhambedzwi/ lavhelelwiho. -Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	<b>22–24</b> -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma. -Zwi yelana tshothe na thoho nahone zwa takadza. -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	<b>16–18</b> -Phindulo i fushaho. -Mihumbulo yo lonzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	<b>10–12</b> -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe. -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muṇe. -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lonzhedzana zwo teaho.	<b>4–6</b> -Phindulo yo polikaho tshothe. -Mihumbulo yo tanganaho nahone i si na sia. -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhoolwa. -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe.
		<b>25–27</b> -Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshothe tshothe. -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	<b>19–21</b> -Zwo lundwa tshidele. -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana zwavhudi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	<b>13–15</b> -Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭanzedzede huiwe vhu khakhisaho muṭodo. -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea. -Hu na huiwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	<b>7–9</b> -Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo. -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u daḍisa. -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho.	<b>0–3</b> -A hu na ndingedzo ya u fhindula thoho/mbudziso. -U polika tshothe na u sa tsha tea lwa tshothe. -A zwi na sia nahone zwo vhilingana.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA**  
**[MARAGA 50] (i ya phanda)**

Khriteria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD)</b>  Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele. Munanguludzo wa maipfi Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhalala, girama, mupeleto.  <b>MARAGA 15</b>	<b>Maimo a nthasa</b>	<b>14-15</b> -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshohteshohte ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo ndi lwa vhudifulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshohte. -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhetakheni.	<b>11-12</b> -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo lu a tokonya nahone thouni yo shumiswa ndi i nyanyulaho. -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa tshidele vhukuma.	<b>8-9</b> -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -U shumiswa ho teaho ha luambo u bveledza thalutshedzo. -Thouni yo tea. -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.	<b>5-6</b> -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwiituku ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi. -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea. -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma.	<b>0-3</b> -Luambo a lu pfali. -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -U hotefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na khathihhi/ zwa vho konda vhukuma.
		<b>Maimo a fhasi</b>	<b>13</b> -Luambo ndi lwa nthasa vhukuma. -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.	<b>10</b> -Luambo lu a kunga na u nyanyula. -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho. -Vhukhaki vhuutuku ha girama na mupeleto. -Zwo lundwa tshidele vhukuma.	<b>7</b> -U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhuutudzetudze. -Hunzhi u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	<b>4</b> -Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona. -A hu na kana hu tou vha na zwiitukutuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitaladzi. -Divhaipfi yo hotefhala lwa tshohte.
<b>TSHIVHUMBEO (T)</b>  Zwiitalusi zwa tshibveledzwa Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeco tsha mafhungo/ mitaladzi.  <b>MARAGA: 5</b>		<b>5</b> -Kubveledzele kwa thoho kwa nthasa. -Vhudodombedzi ha mathakhetakheni. -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthasa tshohteshohte.	<b>4</b> -Kubveledzele kwa thoho kwo lundzedzaho. -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho. -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	<b>3</b> -Kubveledzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea. -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa lu fushaho. -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	<b>2</b> -Dziwiwe mbuno ndi dzi pfadzaho. -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwi di vha na vhukhaki. -Fhedzi maanea a kha di pfala naho hu na vhukhaki.	<b>0-1</b> -Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho. -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwo dala vhukhaki. -Maanea ha na mudzio/ ha pfadzi.
		<b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>43-50</b>	<b>33-40</b>	<b>23-30</b>	<b>13-20</b>

**KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 30]**

Khriteria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (ZVT)</b>  Zwo riwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani. U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani. U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele.	<b>15–18</b>  -Phindulo ndi ya mathakhethakheni, i sa vhambedzwi. -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho. -Ndivho yo tṅavhuwaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana. -Zwo tṅavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho. -Zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho. -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa.	<b>11–14</b>  -Phindulo ndi yavhuḍi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -O fara vhuṭala/sia lone – A hu na u polika. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana. -Zwo tṅavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho. -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhaki vhuṭuku.	<b>8–10</b>  -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huṭwe hu vhone. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḍi lunzhedzana. -Zwiṭwe zwidodombedzwa zwi tikedza ṭhoho. -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku.	<b>5–7</b>  -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Hu na u polika huṭwe hu vhone naho o fara vhuṭala. -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini. -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ṭhoho. -Hu na u shaedza hu vhone ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo. -Ṭhahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho.	<b>0–4</b>  -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Ṭhalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane. -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo. -Zwidodombedzwa zwiṭukuṭuku zwi tikedza ṭhoho. -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.
<b>MARAGA 18</b> <b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS)</b>  Thouni, redzhiṭara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muiwalo na mupeleṭo.	<b>10–12</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na ḍivhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele. -A hu na vhukhaki.	<b>8–9</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na ḍivhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḍi. -ḍivhaipfi ndi yavhuḍi vhukuma. -Hunzhi a hu na vhukhaki.	<b>6–7</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na ḍivhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Hu na huṭwe vhukhaki ha girama. -ḍivhaipfi i a fusha/linganela. -Fhedzi vhukhaki vhu re hone a vhu thithisi ṭhalutshedzo.	<b>4–5</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na ḍivhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Girama yo shaedza, i na vhukhaki ho vhalaho. -ḍivhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma. -Ṭhalutshedzo yo thithisea.	<b>0–3</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na ḍivhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Zwo ḍala vhukhaki nahone zwo tangananana. -ḍivhaipfi a i tei ndivho na khathihhi. -Ṭhalutshedzo yo hotehala tshoṭhe.
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>25–30</b>	<b>19–23</b>	<b>14–17</b>	<b>9–12</b>	<b>0–7</b>

**KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 20]**

Khriteria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (ZVT)</b>  Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele.  <b>MARAGA 12</b>	<b>10-12</b>  -Phindulo ndi ya mathakhethakheni, i sa vhambedzwi. -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho. -Ndivho yo tandedzawaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana. -Zwo tandedzawaho lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho. -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa.	<b>8-9</b>  -Phindulo ndi yavhuḍi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana. -Zwo tandedzawaho lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho. -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhuṭuku.	<b>6-7</b>  -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huiwe hu vhone. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana. -Zwiwe zwidodombedzwa zwi tikedza ṭhoho. -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku.	<b>4-5</b>  -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Hu na u polika huiwe hu vhone naho o fara vhuṭala. -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini. -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ṭhoho. -Hu na u shaedza hu vhone ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo. -Ṭhahalelo/U shaedza ndi hu soliseaho.	<b>0-3</b>  -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Ṭhalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane. -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo. -Zwidodombedzwa zwiṭukuṭuku zwi tikedza ṭhoho. -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS)</b>  Thouni, redzhiṭara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Zwiga zwa muṭwalo na mupeleṭo.  <b>MARAGA 8</b>	<b>7-8</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele. -A hu na vhukhakhi.	<b>5-6</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḍi. -Divhaipfi ndi yavhuḍi vhukuma. -Hunzhi a hu na vhukhakhi .	<b>4</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Hu na huiwe vhukhakhi ha girama. -Divhaipfi i a fusha/linganela. -Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi ṭhalutshedzo.	<b>3</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho. -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma. -Ṭhalutshedzo yo thithisea.	<b>0-2</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Zwo ḍala vhukhakhi nahone zwo tangedzaho. -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi. -Ṭhalutshedzo yo hotefhala tshoṭhe.
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>17-20</b>	<b>13-15</b>	<b>10-11</b>	<b>7-8</b>	<b>0-5</b>

## ADENDAMU/MEMORANDAMU

## KHETHEKANYO YA A: MAANEA

## MBUDZISO 1

KHETHEKANYO YA A: MAANEA		
1.1	Ilo lo vha duvha la madakalo vhutshiloni hanga.	<p><b>Mbuletshedzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Muñwali u buletshedza nga ha duvha ilo.</li> <li>-Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.</li> </ul> <p><b>Nganetshelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga ha duvha ilo.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.</li> <li>-Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</li> </ul> <p><b>A u vhuisa muhumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.</li> <li>-U vhuisa mihumbulo u yelana na miłoro kana lutamo lwawe.</li> <li>-Muñwali u kona u dzhia sia line a khou li imelela.</li> </ul>
1.2	Hezwi zwi nnea mutakalo wa mbilu yanga.	<p><b>Nganetshelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga ha zwo bvelelaho khæ.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsha zwino.</li> <li>-Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</li> </ul> <p><b>Mbuletshedzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Muñwali u buletshedza nga zwo bvelelaho khæ zwine zwa rudza mbilu yawe. Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.</li> </ul>

		<p><b>A u vhuisa muhumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.</li> <li>-U vhuisa mihumbulo u yelana na zwi no rudza mbilu yawe.</li> <li>-Muñwali u kona u dzhia sia ñine a khou ñi imelela.</li> </ul>
1.3	Bugu ye nda i vhala ya shandula kuhumbulele kwanga.	<p><b>U vhuisa muhumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.</li> <li>-U vhuisa mihumbulo u yelana na zwine a tama.</li> <li>-Muñwali u a kona u dzhia sia ñine a khou ñi imelela.</li> </ul> <p><b>Nganetshelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitori kana zwine a tama.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsha zwino.</li> <li>-Magumo a songo ñowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</li> </ul>
1.4	Vhana vha tea u gudiswa u vha na vhudifhinduleli nga ha tsiredzo yavho. Haseledzani.	<p><b>A u haseledza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u imelela masia mavhili u lingana.</li> <li>-Muñwali ha tei u dzhia sia.</li> </ul>
1.5	Vhumatshelo ha Afurika Tshipembe vhu zwandani zwa vhaswa. Tatani, ni tshi tenda kana ni tshi hanedza.	<p><b>U tata khani</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo.</li> <li>-Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.</li> <li>-Muñwali u sumbedza u imelela ñiñwe sia/fhungo.</li> <li>-Muñwali u tikedza vhukuma fhungo ñine a khou toda ñi tshi tendiwa.</li> <li>-Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo ñine a khou ñi imelela.</li> </ul>



1.6.1	Tshifanyiso	<p><b>Nganetshelo.</b>  - Muñwali u anetshela nga lufuno lwa vhurea khovhe.  -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.  -Magumo a songo ðowealeaho a fhedza tshitori zwavhuði.  <b>Mbuletshedzo.</b>  -Afha muñwali a nga buletshedza nga ha lufuno lwa vhurea khovhe.  <b>A u haseledza.</b>  - Hu nga haseledzwa nga ha lufuno lwa vhurea khovhe.  <b>U tata khani.</b>  - Hu nga tatiwa khani nga ha vhuði na vuvhi ha vhurea khovhe</p>
1.6.2	Tshifanyiso	<p><b>Nganetshelo.</b>  - Muñwali u anetshela nga ndavhelelo na ndivho ya ðorobo.  -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.  -Magumo a songo ðowealeaho a fhedza tshitori zwavhuði.  <b>Mbuletshedzo.</b>  -Afha muñwali a nga buletshedza nga ha ndavhelelo dzawe nga ha ðorobo.  <b>A u haseledza.</b>  - Hu nga haseledzwa nga ha ndavhalelo dza ðorobo zwo livhanywa na vhumatshelo  <b>U tata khani.</b>  - Hu nga tatiwa khani nga ha nyito dza ðorobo kana ndavhalelo.</p>
1.6.3	Tshifanyiso	<p><b>Nganetshelo.</b>  - Muñwali u anetshela nga ha vhutshilo sa zwi no fanyiswa na tshiporo tsha tshidimela.  <b>Mbuletshedzo.</b>  -U buletshedza nga tshiporo zwi tshi fanyiswa na nyito dza vhutshilo.  <b>A u haseledza.</b>  -U haseledza nga ha zwo no itea vhutshiloni zwi tshi vhambedzwa na tshiporo sa musi hu na zwivhi na zwivhuya.</p>

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI****MBUDZISO 2****2.1 VHURIFHI HA TSHIOFISI****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Vhurifhi ha tshiofisi vhu na diresi mbili.
- Vhurifhi ha tshiofisi vhu na fhungo line la khou nwalwa ngalo.
- Vhu na marangaphanda.
- Vhu tea u vha na mutumbu.
- Vhu tea u vha na magumo.
- Vhu tea u vha na tsaino.
- Thouni na redzhisitara zwi tee ndivho na vhatanganedzi vha mafhungo.
- Hu tea u vha na ndunzhendunzhe ya mafhungo u bva mathomoni u swika magumoni.
- Madzina a muniwali.

**[30]****2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo

- Madzina a mufu nga vhudalo.
- Duvha le a lovha ngalo.
- Tshivhalo tsha vhana vhe a vha sia.
- Fhethu he a vha a tshi shuma hone.
- Duvha line a do vhulungwa ngalo.
- Fhethu hune a do vhulungwa hone.

**[30]****2.3 MUVHIGO****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo

- Mathomele.
- Khethekanyo ya thekhenikhala. (musi zwo tea)
- U dodombedza tshithu, hu tshi katelwa mbonalo dzothe kana zwiwe zwazwo.
- Zwipida na mishumo yazwo.
- Zwiteŋwa zwi no do ambiwa.
- Kutshilele na mishumo.
- Hu nga kha di vha na zwibveledzwa zwa u tou vhona zwine zwa nga fhelekedza izwo.

**[30]**

## 2.4 MUFHINDULANO

### Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Kha mufhindulano hu riwalwa madzina a vhabvumbedzwa kha tshanda tsha monde.
- Hu riwalwe kholoni nga phanda ha dzina la mubvumbedzwa.
- Hu pfukwe mutaladzi u sumbedza muambi muswa.
- Nyangafhadzo dzi a riwalwa arali dzo tea.
- Magumo ndi a ndeme.

[30]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30**

**KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI/  
ZWA TSUMBEDZI/ZWA MAFHUNGO**

**MBUDZISO 3**

**3.1 FULAYASI**

**Zwi lavhelelwaho**

Thodea

- Muelo mutuku: Bammbiri la A5.
- Thohwana dzi kungaho maṭo, zwine zwa nga zwilogeni kana dzilogo.
- Thalutshedzo pfufhi nga ha tshibveledzwa/tshirengiswa.
- Mutevhe wa mbuelo kana zwine zwa netshedzwa.
- Zwidodombedzwa zwa vhukwamani.
- I fanela u vha na zwi vhoneho nga maṭo na zwiteṅwa zwa nyolo. [20]

**3.2 DAYARI**

**Zwi lavhelelwaho**

Thodea

- U rekhoda na u sedzulusa tshenzhemo ya vhone.
- I nwalwa misi yothe.
- Zwi nwalwaho hu na datumu, duvha na nwaha.
- I nwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.
- Muṅwali u tou diṅwalela. [20]

**3.3 NDAELA**

**Zwi lavhelelwaho**

Thodea:

- U shumisa nzudzanyo i lunzhedzanaho.
- U laedza nga ha ndaela yo khetheaho.
- U sumbedza kuitele kwa zwithu.
- I shumisa limudi la ndaela.
- U nea vhuṅanzi nga ha kuitele kwa zwithu. [20]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 20**  
**MARAGAGUTE: 100**